مـارلـين

لـە پـاش مشـتومڕو.. بێنەوبـەردە.. لـە دوای زەحمـەتێکی زۆر هێشتیان (مارلین) لە (گەورە گۆڕستان)ی شاردا بنێژرێ.

(ئەم ژنە گاورەو ئێرەش گۆڕستانی موسڵمانانە).

(بەڵام وەسیەت شکاندن گوناهە.. دواقسەی لەسەرە مەرگدا ئەوەبوو کە لێرە بنێژرێ).

(با نەڵێن کوردان رێزی وەسیەتی ژنێکی غەریبەیان نەگرت).

(سەیرە.. بۆ دەبێ ژنێك حەز بەوە بکا لێرە گۆڕ غەریب بێ؟).

(مێردە چۆن دڵی بەرووەستی دا تەرمەکەی نەباتەوە؟).

(بە چی مرد؟).

(گوایە کتوپڕ دڵی وەستاوە).

(دڵی بوو یان مێشکی؟).

(کەس نازانێ.. هەریەکەو قسەیەك دەکا).

دواکـەس (پیتـەر)ی مێـردی چـنگێك خـۆڵی خسـتە سـەر گۆڕەکەی، وا بە حەژمەتو داخەوە چنگە خۆڵەکەی هەڵدایە سەر گۆڕی ژنەکەی، کتومت وەك ئەوە وابوو چنگ لە دڵی خۆی گیر بکاو هەڵی دا، هەر بە زمان ئەو دوو سێ گلمتە خۆڵەی لستەوە کە بە ئارەقەی ناو لەپی تەڕ ببوون، لە ژێر ددانەکانیدا وەك بنێشت جووی.. جووی تا تەواو دەنێو زاری ئاو تێدا زاوی دا خوسانەوە، ویستی وەك یادێك، یادێکی تاڵ، یادی کۆچی بێوادەو ناوەختی کۆچی مارلین.. چون تامی ئەو قوڕەی سەر گۆڕەکە لە بن زمانی دا تا ئەبەد بمێنێتەوە.. قووتی دا تا تێکەڵ بە خوێنەکەشی ببێ..

(پیتەر)ی کەیلو ئازیزمردە تکای لە خەڵکەکە کرد کە بۆ

چەند چرکەیەك، بە تەنیا، لەگەڵ مارلین بەجێی بێڵن.. دڵیان نەشکاند.. دەمی لە کێلی ژوور سەری نزیك خستەوەو ماچی کرد.. بەدەم ورتەورتەوە لێوانی دەبزواند وەك ئەوەی دوا رازو نهێنیی خۆی بۆ بدرکێنێ.. ئەم بە ئومێدی ئەوەبوو ئەو مەرگەی مارلین تەنها مۆتەکەیەك بێ.. لە عیسا پاڕایەوە موعجیزە بنوێنێ.. وەختێ هێز دەداتە بەر ئەژنۆ شکاوو لەرزۆکەکانی.. لەو خەوە ناخۆشە وەئاگا بێ، ئاخر ئەم لە ناخۆشترین خەونیدا قەت نەیدەخواست ژنە هەرە خۆشەویستەکەی گۆڕ غەریب بێ، وەلێ ئەم چی لە وەسیەتی ژنێك بکا کە پتر لە دە ساڵە وای لێکردووە هەر پیاوە عاشقەکەی جاری جاران بێ، چەند قورسە بۆ پیاوێك کە دەگەڕێتەوە سەر خاکی خۆی، لە ژێر خاکێکی غەریبو دەنێو خەڵکێکی نەناسدا دلاوێزترین خۆشەویستی جێ بهێڵێو نەتوانێ بیگۆڕێ. دیسانەوە چنگی لە خۆڵەکە گیر کردو هەستایەوە سەر پێ، تاوێكو هەڵیدایە سەر گۆڕەکەو پاشماوەکەشی خستەوە نێو زاری.. بە پێچەوانەی قەولی خاچپەرستان.. ئەم نەیوت: لە خاکەوە بۆ خاك.. لە دڵی خۆیدا دە جار دووبارەی کردەوە:

(**لە خاکەوە بۆ خۆم**..!).

پاش تاوێك خامۆشی خەمهێنو لە گڵکۆ رامان.. شەکەتو ماندوو.. کەوتە دوای ئاپوورەی خەڵکەکەو وەك سەرخۆشێك، بەو باڵا بەرزو باریکەی خۆیەوە، کە هەر دەتوت لەتاو کۆستی ئەمڕۆکەی باریکتر بووە.. بەلادا دەهاتو دەلەنگیو لەتری دەدا.. ساتمەی لە گۆڕو کێلەکان دەکرد.. تاوتاویش ئاوڕی لە دڵی لەوێ جێماوی.. لە رۆحی لەوێ نێژراوی دەدایەوە.. بەدەم رێوەش تا

چوونەوە بەردەمی ماڵی خانە خەراپ.. هەزار جار لە بەرخۆیەوە وتی: ماڵئاوا.. مارلین.. ماڵئاوا..

کە تاریک داهات ژنانی گۆڕستان بە پەلەو بە هەڵەداوان، یەکە یەکە، هاتنە کن (مارلین)ی تازە میوانو خێرهاتنیان کرد، ئەویش چ بە زەحمەتەوە خۆی کێل کردەوەو تکای لێکردن کە هەرچی زووە هەموو گرێبەندەکانی کفنەکەی بۆ بکەنەوە دەنا دەخنکێ.. پاش شلکردنەوەی گرێیەکانو کردنەوەیان وەدەرکەوت سەرو سیمای شیرینی، کفن پتر داخزاو سینەو مەمانی هێشتا پڕی کەوتنە بەر تریفەی تەزیوو لەرزیوی مانگ، مەرگ ئەوەندە شەرمی لە شۆخیی مارلین کردبوو.. نەیوێرابوو بیشەمزێنێ، بە خەندەیەکی شیرین کە لە مردووان ناوەشێتەوە لێوانی ساردو خوێن تیاسڕبووی قەڵەشتن.. ریزە ددانی سەدەف ئاسای گۆشەیەکی لە گۆڕستان رۆشن کردەوە، بە سەرلەقاندنو لەبزی شەکر بارەوە وەڵامی خێرهاتنی دانەوە.

هەرهەموو هاتنو هەڵقاوهەڵق دەوریان دا، لێی نزیک بوونەوە، ژنەکانی بەردەمی بە ترسو شەرمەوە دەستیان بەسەر ئاکاری وردیلەیدا دەهێنا: لووتی قنجی، تەنکە لێوانی، قژی زەردی، قۆرتی چەناگەی، وردە پەرچەمی داباریو بەسەر ئەبرۆکانی.. لێی رادەمانو بۆنیان پێوە دەکرد.. کە هێشتا شاڵاوی گەرمی ژین لە هەرهەموو ئازای جەستەی وەك تەنکە تەمێك هەڵدەستا، کە گومانبڕ بوون ئەم خەلقەندەیە ژنە نەك فریشتە.. وازیان هێنا.. وەلێ نەتەکینەوە.

مارلین، وەك چڵە نێرگزێکی جوانو چاو بەخومار، شەونمی

شەو تەڕی کردبێ و کەوتبێتە نێو بازنەیەك لە ڕەشە ڕەیحانە، دەنێو ژنەکاندا روونیشت. بە ترس و شەرمی لە دڵ بارەوە بە چرپە دەدوان تا پیاوە لەگۆڕ خەوتووەکان وەئاگا نەیەن، نەبا بە رووتی و نیوە رووت دەنێو کفنی داڕزیوو هەلاهەلا و لەبەر داکەنراودا ئەو کچ و ژنانە ببینن، بە سەرسامی و زار داپچڕینەوە لەو شەکرە ژنە، جوان و جحێڵە، عومر ناوەڕاستە، چاو زەردە رادەمان و خەفەتیان بۆ دەخوارد کە بەم جوانییە بوو بە میوانی ناوەختیان.. پرسیار لە دوای پرسیار:

ناوت چییە؟ خەڵکی کوێی؟ بە چی مردی؟ شووت کردووە؟ بۆ وا مات و مەلوولی؟ مناڵت جێهێشتووە؟ نەخۆش بووی یان بە دەردی خوا مردی؟ بۆ نەچوویتەوە مەملەکەتی خۆت؟ چ کارە بووی؟ لە کوێ فێری ئەم کوردییە بووی؟

مارلین، بەدەم هەڵەی شیرینەوە کە هەر لە خۆی بێ، وەك پەرییەك کە خودا خۆی لێی تۆرا بێ، پەڕو باڵی کردبێ و لە بەهەشت وەدەری نابێ.. بە غەزەبەوە فڕێی دابێتە سەر ئەستێرەیەکی قەڵەباڵغ بە هەزاران ژن و کچی دڵشکاوو حەسرەت دیدە وەك مناڵێك کە تازە بە تازە زمانی بپژێ.. بە رستەی کورت کورت و هەناسەسوار.. بەدەم تاسەو سوکە وەستانی نامەردانەی زمانەوە.. لێو بەبارانە وەڵامی یەکە بە یەکەیانی دایەوە.. بە زمانێك کە لە بێوەژنە مێرد ئەنفالکراوەکانی گەرمیان و کوێستانەوە فێری ببوو.. نەرم و نیان.. قسەی بۆ دەکردن.. هێمن و لەسەرخۆ و خاتوون.. سەلار و سەنگین.. ئەوەندە خاتوون کە شەرمی لێبکەن، هەر تاوێك و لێوانیان کەوتنە لەرزە.. کەوتنە

تەتەڵە.. وەك كۆمەڵێ دەروێش حاڵیان لێ بێ لەسەر یەك نەزم لەنگینەوە.. چ بە دڵو كوڵ كچانی نامرادو ژنانی حەسرەت دیدەی گۆڕستان بە فرمێسكی هەمیشە ئامادە بۆی گریان، هەر خۆیان لە خوایان دەخواست بیكەن بە شینو واوەیلا.. هاتنی مارلین بیانوویەكی رێك رەخساوبوو كەچی خەفەتو قەهرو دەردی هەیانە.. چی ژەهری لە خوێندا مەییوە.. تالاّوی رۆژانی عومری بابردوو كە دەنێو دڵو رۆحیاندا ماوەتەوە.. هەرهەمووی بتكێننە نێو فرمێسكەكانیانو تنۆك تنۆك هەڵبڕێژن، راكشانی رۆژانو شەوانی نەبڕاوەی نێو گۆڕەكانیش نەیتوانیبوو پشتی چەماوەیان لەژێر باری خەمو كۆستی گەورەدا راست بكاتەوە، ئەركی زۆرو ناخۆشی زیندەگی بەر لە مەرگ دووقەدی كردبوونەوە.. روونیشتبوون دەست لە ئەژنۆو كەف زەنان، مارلین لەتاو ئەو دادو فیغانە مەرگی خۆی بیر چۆوە.. هەستایەوەو یەكە یەكە ماچی كردن، بە سەری پەنجە رۆندكی سەر روومەتیانی دەسڕییەوە، دەستی بە سەرو پرچی هەمووان‌دا هانی.. دەپاڕایەوە لێیان كە ئیدی با بەس بێ گریەو زاری.. نەخێر.. بێهوودەبوو.. ژێر نەدەبوونەوە.. دەتوت دەیەها ساڵە بەتەمای گریانێكی وا بە كوڵن.. دەست لە ملانێ تكای لێكردن كە ئیدی بەسەو ناكرێ لە یەكەم شەوی هاتنی ئەم بە میوانی ئا بەم شینو شەپۆڕە پێشوازیی لێبكەن.. ناكرێ ئەوەندە دڵڕەق بن.. بەو سینگكوتانو قژڕنینەو رووداماڵینە بەندی دڵی بپچڕێنن، كچانو ژنانی هەرگیز خۆشی نەدیدە بێئاگا بوون لە تكاو پاڕانەوەی مارلین، دواجار هەڕەشەی لێكردن كە ئەگەر واز لەم شینو گرینە

نـــەهێنن ئـــەوە ئـــەم دەتـــۆرێ‌و بـــەو کفنـــەی بەرییـــەوە دەڕواو گۆڕستانەکەیان بۆ جێ دێڵێ، چەند سەرە ژنێك، پیرو کەنەفت، لـە حەیاو شەرمی دڵگیربوونی ئەو میوانە زێدە ئازیزو ناسکەژنە دەم بە هاوارو گرینۆکەکانیان هێور کردەوە، هەر کەسەو بە شەرمەوە لەسـەر گۆڕەکـەی خـۆی بـێ هەسـت‌و خوسـت، روونیشـت، هـیچ کامیان نەیتوانی بەرهەنسکی خۆی رابگرێ، بەرهەنسکێك کە سەر بـە ملـەوە هەڵبکـەنێ، دە – دوانزەیـەکیان لـە تاسـەوە چـوون، لـەو شـەوەدا ئاسمـان، دوور لـە خـەمی ئـەوان، ئەسـتێرەباران بـوو.. شەوێکی وا جوان‌و پڕ شەبەنگی رەنگاوڕەنگ شەوی مەستبوون بـوو بـە عیشـق نـەك بـە مـەرگ.. زیکزیکـەش وێرانـەی گۆڕسـتانی پڕکردبـوو لـە دەنـگ‌و لـە هـەرا.. لـە دوورەوەش.. لەسـەر ئـەو گردەوە.. لە هەزار لاوە گڵۆپە زۆرەکانی شار رەونەق‌و پرشنگیان لـە ئەسـتێرەکان دەدزی، مـانگیش بـە خەندەیـەکی خـوارەوە بـە خـەمی خانمـانی گۆڕسـتان دەخەنییـەوە، مـارلین‌و ژنـانی تـر بـە قەهرەوە چاویان لە چراخانی بە پرشەو ورشەی کۆشکە بەرزەکان بـڕی.. قـەهری ژنـانی تـەنیاو سـەرمابردەڵە کـە حـەز بـە دەوری ئـاگردانێکی گـەرمی نێـو مـاڵێکی پـڕ لـە منـاڵی هاروهـاج بکـەن.. رادەمـان.. رادەمـان لـە تیشـکی زەردو لـەرزیوی سـەدەها فانۆسـی ماڵـە پەڕپووتـەکانی نزیـك گۆڕسـتان.. ئەوەنـدە نزیـك کـە ئـاخ‌و هەناسەو عەزابی گەڕەك‌و گۆڕستان تێکەڵ بێ.. ئەوەنـدە نزیك کە مـردوو لـە زینـدوو جیـا نـەبێ.. هەرهـەموو حـەزیان دەکـرد کفـن دادڕن‌و دوو پێیان هەبێ‌و جورئەت بکەن بگەڕێنـەوە نێـو کۆشك‌و کەلاوەکان.. بچنەوە نێو ئاشناو رۆشناکان.. وەلـێ تازە تـەواو..

تەواو.. نەما سەراسووی گەڕەکەکانی دی، ئەو وەختەی مەرگ ناشیرینی کردن..

مارلین لە رووخساری تەم لێنیشتووی یەکە بە یەکەی ژنەکان ورد بۆوە، دەیزانی چەند هیلاك بوون لە دونیا.. هەر لەتاو مەینەتباری‌و زەبری زەمانە پشتیان شکاو دڵیان شەقی بردو مردن.. دەموچاوەکان غەریب نین.. دیبوونی لە کوێرە گوندەکان.. لە شارۆچکە بە خەم سیخناخەکان.. ئەو کچانە بوون کە لە عومری چواردەوە کراسان لە خوم دەنێن، ئەو ژنانەی خەنەی خەم لە سەر دەگرن.. دەنێو کەلاوە شان شکاوو لەژێر بانە داتەپیوەکان‌و دەواری لە دە لاوە پینەکراو.. ژێر کەپری بەحاڵ بە پێوە وەستاو.. ژنانی قژ هەڵکڕووزاو لەبەر خۆری گەرمەسێردا، قاچ تەزیو.. پەنجە جێماو دەنێو زوقم‌و شەختەدا.. گلێنە رژاو دەنێو کانیلەی کوێرەوەبوودا.. نینۆك هەڵوەریو.. دەست لەبیرکراو دەنێو باخ‌و بێستان‌و رەزو کێڵگەکان.. بەدەم ئەزیەتی بژارەوە.. دیونی لە لاڕێ: پشت چەماوە لەژێر کۆڵی قورسی چیلکەو دار.. شان شکاو لە ژێر گرانیی پەقرەج‌و تەنەکەی پڕ ئاو.. یان راکردوو بە دوای پاشەڵی مەڕو بزن‌و کەرو مانگا تا قشپل‌و قەرسەقول‌و تەپکەی ریخ کۆوەکەن.. زەردو خەمزەدە لەو ژوورانەی بە درێژایی شەوانی زستان دڵۆپە دەکەن.. مالانی پڕ لە منالی باریك‌و بنێس.. لیکن‌و جیقن‌و چڵمن.. سەرو کەللە رانەگیراو بەسەر ملی باریکەوە، پتر دیقەتی دا.. خەم کردبوونی بە خوشکی یەکدی، لەسەر سینەی چەند کچێك شەبەقی دەم کراوەو برینی گەورۆنەی بینی کە جێی خەنجەر بوون‌و تا ئەو حەلەش خوێنیان

لێدەتکا.. لێرەو لەوێ.. چەند ژنێکی تەوێڵ تەقیو بە زەبری گوللە، پۆلێك لەو کچانەی هەر بە جحێلی سەریان سپی ببوو.. هەر دەتوت پۆلێ کۆترەباریکەی دەنووك پڕ خوێنن و هەڵنیشتوون.. هەندێ لەو پیرە کچانەی هیچ بۆرە پیاوێك بە رێکەوتیش لە دەرگای دڵی نەدابوون.. بە حەسرەتەوە.. حەسرەتی تەنیا جێمان بە سکیانداو مردن.. شەرمێکی ئەبەدییان دەتکان.. لەتاو فەوتانی ئەو پەردە پیرۆزەی کچێنی کە تا پیری پاراستبوویان، کەچی کرمە ئابڕووبەرو هیچەکانی نێو گۆڕ تەقاندبوویان.. ئەوەتان ئەو ژنانەی بەسەر منداڵەوە مردبوون و بە دامێن و تەشك و تیرێژی خوێناوییەوە تووڕەو ماندوو روونیشتبوون.. بە فرمێسك و ئارەقە تەڕ تا سەر ئێسقان، ئەو کچانەش لەوێ بوون کە قەت ئاسمانیان نەدیبوو، چونکە هیچ تاوێك روویان نەهاتبوو سەر هەڵبڕن.. چ بە ترسەوە لە جووت مەمکی خۆیان دەڕوانی کە وەك دوو هەرمێی کرمێ یاخود بەهێ“ رزی بوون.. لە تەرقییان نەیاندەوێرا لە ژنێکی فامیدەو حەکیمی وەك مارلین بپرسن: ئەرێ ئەم دوومەڵە زلانە.. ئەم قونێرانە چین کە لەسەر سینەمان رواون؟ شیرێکی زەردباو وەك کێم و زوون لە گۆی مەمکانەوە دەتکاو بێهوودە دەڕژا.. تا سەر ناوك و خوارتر.. جۆگەلەی دەکردو دەڕژایەوە نێو ئەو برینە ئەبەدییەی ژێر مووسڵدان، سەری هەڵبڕی و لە دوورترین بازنەدا چەند ژنێکی گەلە خاتوونی بینی، دەست و پێ بەفرین، غەریب بەو گۆڕستانی کچ و ژنە خۆشی نەدیدەو مەینەتبارانە.. ئەو خانمانەی تا ئەو حەلەش مەرگ زاتی نەبوو نازو هەوایان بکوژێ.. بێ ورتە لە

مـــارلین رادەمـــانو بـــەغیلییان بـــەو قـــژە زەردەی دەبـــرد.. وردتـــر روانـــی.. هـــەموویانی بینـــی: ئـــەو خوشـــکانەی لـــە حەســـرەت بـــرا جوانەمەرگەکانیان، ئەو دایکانەی لە حەژمەت کوژرانی یەك لەدوا یەکی کوڕەکانیـان وەك سـاج رەش داگـەڕابوون، ئـەو ژنانـەی لـەتاو ســـەفەرو ســـەرهەڵگرتنو دڵڕەقیـــی پیاوەکانیـــان لـــە ســـەمایەکی شـێتانە نەدەکـەوتن، هەریەکـەو جـەرگی رەشـی خـۆی وەك پارچـە گۆشتێکی زیاد دەرهـانی بـوو.. لەسـەر لـەپان رایگرتبـوو.. بازنـەی مێشـوولەی شـەو نواڵـەی دەوری سـەریان بـوو.. لـەبری فرمێسـك خوێنێکی رەش لە چاوانیان دەڕژاو کفنـی بـەریان وەك عـەبا رەش داگـەڕابوون.. ئـەو کفنانـەی لـەتاو کـزەی شـەو وەك سـاریی ژنـە هیندییەکان لوولی دابوون.. ئەو کچە عاشقانەی مردنو نەگەیشتن بە مراز، ئەو ژنانەی بە داخو رقێکـەوە لێوانی خۆیـان دەکرۆشـتو گازیان لە مەچەکی خۆیان دەگرت.. سەریان بە کێلەکانـدا دەکێشـا چونکە نابـەدڵ بـە شـوو دران.. ئـەو ماچانەیان تـف دەکـردەوە کـە بـەزۆر کـران.. هەرهـەموو لـە حەژمـەتان دڵـی خۆیـان بـە قێـزەوە دەکرۆشـت کـە تـا ئـەو دەمـەش لـە لێدانو کوتـەکوت نەدەکـەوتن.. ئەو دڵانەی بێ فایدە خوێنیان رژاندبووە نێو هەرهەموو ئازای ئـەو لەشـانەی گشـت پارچـەکانی لێکدی ترازابـوون.. بـەزۆر بەیەکـەوە پەرچکرابوون.. وای لەو هـەموو لەشـانەی بـەر نـەفرینێکی ئەبـەدی کـــەوتبوون.. هەنـــدێکیان لـــەتاو تـــاڵیی بـــەجێماو لەســـەر زمـــانی شـــەقاربوویان، تـــاڵیی زەمـــانێکی زووتـــر لـــە هەنووکـــە زۆر شـــێتانە زمانیان لە کێڵـی سـەر گۆڕەکـان هەڵدەسوویی.. دەیانخواست بـەو تامـــە ســـوێرەی خـــوێن" تـــاڵیی عـــومرێکی تـــاڵتر لـــە ژەقنـــەبووت

بمرێنن.. یەکێك لە ژنەکان بەردەوام لە خەمی ئەوەدا بوو ئەو منداڵە نیوە زیندوو.. نیوە مردووەی ناو سکی هێورو هێمن بکاتەوە کە بە لەقە، لێکدالێکدا، توند لە ناوەوە را لەو پێستە کشاوەی سکی دایکی دەداو گریانی بێئامانی عەرشی فەلەکی دەلەرزاند.. دەیویست هەتا زووە بێتە دەرێ.. بە چەپۆکە چکۆلەکانی لە سەری خۆی دەدا.. دایکەش بەدەم بەرەژانی قورسەوە دەگریا و لەو دەڵەمە هارەی ناو منداڵدانی دەپاڕایەوە:

(**ئاخر بۆ کوێ رۆڵە گیان.. بۆ کوێ دێی؟ مەگەر نایزانی ئێرە گۆڕستانە کۆرپەکەم؟**).

مارلین بەهەر چوارلادا غاری دەدا، نەیدەزانی کامیان هێورو هێدی بکاتەوە، بە فریای کێ بکەوێ؟.. ببێ بە مامانی ئەو ژنەی لەتاو بەرەژان خۆڵ دەخوا یان ئەشکی خوێنینی ئەو پیرەژنە بسڕێ کە بە دیار گۆڕێکی خاڵی و سەرواڵا خۆڵ بە سەری خۆیدا دەکا.. بینی وا هەندێکیان لە شەرم و حەیبەتا گەڕانەوە نێو گۆڕەکانیان.. بە پڕتاو غاری داو هەردوو دەستی ئەو ژنەی گرت کە گۆڕێکی هەڵدەدایەوە.. وتیان: لێی گەڕێ.. شەو نییە گۆڕێك هەڵنەداتەوە.. بۆ کورە کوژراوەکەی دەگەڕێ.. لەهەر چوارلاوە چەندین ئافرەتی کوێرو نابینا هاتن و ساتمەیان لە کێلی گۆڕەکان دەکرد.. لەپەو روو دەکەوتن و چەناگەی وردیان شەقی دەبرد و دەتەقین.. زامار دەبوون بەو کێلە بەردانە، چەند ژنێکی دیکە بە شەلەشەل دەهاتن و دەلەنگین، قژو.. برژانگ و ئەبرۆ سووتاو.. چ بە زەحمەت خۆیان بەکێش دەکرد.. وێ دەچوو لە گۆڕستانێکی زۆر دوورەوە هاتبن.. لە ئاپورەکە نزیك بوونەوە و روونیشتن.. قاچ

پەڕیوو دەست قرتاو.. ئەو ژنانەی لە ترسی بۆمبابارانو کیمیابارانو ئەنفالو داتەپینی ئاسمانەکان فریای جووجەڵەو مریشكو مناڵەکانیان نەکەوتن.. هەرهەمووش لێکدی دەچوون.. ئەوانەی کە لەوپەڕی گۆڕستانەوە دەهاتنو بێئاگا لە تکاو پاڕانەوەی مارلین پڕ بە گۆڕستانەکە دەیاندایە زریکە.. زریکەیەك ئاو لە بنی دەریاکان بێنێتە لەرزە.. ئەرخەوانەکانی دەوری گۆڕستان رووت بکاتەوە، قیژەو هاوارێکی تاساو لێرە.. لاوانەوەیەك لەوێ.. گریەی بێئامان.. سەمای مەرگو لەخۆدان.. نرکەو ناڵە.. سەردولکەی دڵ پڕووکێنی وا مەگەر هەر تەنها ژنە جەرگ سووتاوەکانی دەشتی هەولێرو گەرمیان ئاواهی بەدەم شینەوە ئەستێران بڕژێنن.. ژنێك دەستی خستە سەر کلاوەی شانی مارلینو پێی وت:

(بۆچ حە پەساوی؟ مەجلیسی خەمو شینو واوەیلای هەموو شەوێکمان ئاواهی گەرمە، لێرە بیت هەر شەوەی سەد جاران دەمریت.. زووکەو ژێریان کەوە.. دەنا هەر ئێستا کابرای مجێورو کێڵتاشو گۆڕهەڵکەنەکە دێن بە قامچیو دار حەیزەران پشتی رووتمان ئاگر دەدەنو بەزۆر تا نێو گۆڕەکان دەمانبەنەوە.. لەوەدایە وەك شەوانی دیکە هەندێ لە پیاوە مردووەکان لەتاو وەڕسیو خەونی ناخۆشو خەوزڕان بێنە دەرێو تێمان کەون.. ئەوسا هەر بە قژڕاکێشان دەمانبەنەوە نێو چاڵەکان).

(جا کامەیان ژێر کەمەوە؟ ئەو هەموو ئافرەتە نەگبەتە لە کوێوە هاتوون؟ پێم ناڵێن چۆن جێتان بۆتەوە؟).

(غافڵ مەبە.. هۆ شەکرەژن.. هاتنی خە مخۆرێکی وەك تۆ وایکرد لە هەموو ژنە مەینەتبارەکانی نێو گۆڕستانەکانی دیکەش بگێڕینەوە.. چ

دوورو چ نزیك).

(تۆ چیت دیوە؟ تۆزێکی تر کە شەو رابکشێو.. وەختێ باوك‌و براو کوڕو مێردەکان خەوێکی قووڵ دەیانباتەوە.. هەرهەموو ژنان‌و کچانی ئەم دەوروبەرە بە دزییەوە دێنە نێو مەجلیسی خەم‌و دەردو شینەوە).

(زیندووەکانیش؟).

نەیانهێشت ژنە وەڵامی مارلین بداتەوە.. سێ سێ‌و چوار چوار دەهاتن‌و دەیانپرسی:

(ئەرێ دوای مەرگی ئێمە دونیا چی لێ بەسەر هات؟ چ بڕ چاك نەبووە؟).

(نەوەڵلاهی.. خەرا پتر بووە.. بۆ ئێمە هەر ئەو دونیا ناشیرینەی جارانە).

(ئەرێ تا ئێستاش پیاوان وەك جاران بەردەبنە یەکدی؟).

(ئۆ هۆو.. هەر دەڵێی میرات بەش دەکەن).

(تۆ ژنێکی گەلێ هۆشمەندی.. پێمان نالێی: پیاوان بۆ ئەوەندە حەزیان لە خوێنە؟).

(ئەوان لەسەر شەڕ پیر بوون‌و پیشەیانە، تازەش لە باوەشی ئێمەدا منالْ نابنەوە.. ئەوان یەکدی دەکوژن‌و ئێمە رەش دەپۆشین).

دواجار مارلین نازپەروەرانە لێیان پاڕایەوە کە شەوی تر لە بەردەمدایەو با بەس بێ پرسیارو وەڵام.. با بەس بێ گریەو زاری.. ترسا پیاوەکان لەو خەوە قووڵە رابن.. ئاخر خۆ ئەوانیش کەم ماندوو نین.. پێی وتن:

(وەرن دەورم دەن.. با بە دزییەوە.. هەر خۆ بە خۆ گوێ لە یەکدی بگرین.. با پیاوان نەڵێن: ژنان بۆ هەمیشە، چ مردوو بن چ زیندوو، بێ

حەشرو نەشرن.. وەرنە پێشێ).

ژنەکان بە سەرسامييەوە لێکدی رامان.

(**گوێ لە خەممان بگريت؟).**

(**ئەدی..).**

(**وەيش چ ژنێکی بێخەمو خۆش مەشرەف ديارە).**

(**ژنينە سەيری کەن.. هەر دەڵێی شازادەيەو خەندە لە لێوانی ناکەوێ).**

(**نايکەم من رقم لێيەتی، بە شۆخيی خۆيەوە دەنازێ).**

مارلين بە سووکە سکاڵايەکەوە پێی وت:

(**لە پاش مەرگو دەنێو ئەم وێرانەيەدا بۆ ئێمە عەيبە رقو کينە.. "عيسا" پێمان دەڵێ: يەکتريتان خۆش بوێ.. بيرتان نەچێ ئێمە تا قيامەت هەر تەنياين).**

ژنێك هەڵيدايە:

(**ئەرێ خانمی مەزادار تۆ نازانی کەی قيامەت دێ؟).**

(**بۆ دەپرسی؟).**

(**ئاخر من بێزار بووم لە چاوەڕوانی).**

مارلين خەنييەوەو پاش تاوێك لە رامان وتی:

(**جا ژنينە ئێوە کە لە دونيا بوون چ رۆژێکتان قيامەت نەبوو؟).**

هەرهەموو دەستيان بە سينەدا داو وتيان:

(**ئەشهەدوو.. وابوو..).**

مارلين تێهەڵچووە:

(**خانمينە قەت بە رواڵەت فريو مەخۆن.. منيش وەکو ئێوە خەمم زۆرە.. خەمانی ئێوەش سەربار.. هەميشە بزەم لەسەر لێوان بوو تا دڵم**

شەق نەبا.. بەلام چی بکەم؟ دواجار خەمی ناقۆلای ئێوە دلی منی دوولەت کرد).

(تۆ ژنێکی لایدەو غەریبی.. چیت داوە لە خەمو دەردی ئێمەمانان؟).

(چی بکەم؟ خولقەکەم وایە.. خەم لە ژنی بێکەس و مەینەتبار بخۆم).

(جا تا کەی حەوسەلەت دەبێ گوێ لە دەردەدلی ئێمە بگریت؟).

(تا دوا چیرۆکی دوا ئافرەتی ئەم گۆڕستانە.. ئەمن فریا نەکەوتم گوێ لەو هەموو ژن و کچانە بگرم کە دیمن.. خۆ من حەزم نەدەکرد ئەو ژنە بێپشت و پەنایانە جێ بێلم.. تۆ بلێی دوای خۆم کەس هەبێت وەك من خەمیان بۆ بخوات؟.. چ قەیدییە.. چاوەڕێی ئەوانیش دەکەم.. خۆ من تازە بووم بە میوانی هەمیشەییتان.. تا ئەو حەلە حەز دەکەم هەر شەوەی یەکێکتان دەردەدلی خۆیم بۆ بگێڕێتەوە).

(وای کە ژنێکی بە میزاج و حەوسەلەیە).

(پشوو درێژە..).

(میهرەبان و دلئارام.. هەر تاوێ بوو لەمەوبەر هۆن هۆن دەگریا بۆمان).

(قسە هەر دەلێی گولەو لە زاری دەکەوێ).

(بێشك کە لە دونیا بووە بەم لەبزە شیرینەوە سەد پیاوی حەیران و سەرگەردان کردووە).

(ئەوە یەك.. من بە حەیاتم شەکرەژنی وام نەدیوە.. هەرهەموومانی غافلاند).

(چ شیرین سەران بادەداو چ جوان تێدەفکرێ).

(ئەتۆ سەیر.. چ خەمڕەوێنە.. ئەم گۆڕستانەی ئاوەدان کردەوە).

مـارلین لێگـەڕابا تـا بەرەبـەیان ستایشـیان دەکـرد.. قسـەی پێبڕین:

(تەریقم مەکەنەوە خانمینە.. منیش ئافرەتێکم وەك ئێوە.. دەزانـن من بۆچی نەچوومەوە وڵاتی خۆم؟).

هەرهەموو بە یەك دەنگ وتیان:

(نەوەڵلا).

(پێم وتن: تـا گوێم لەسەرگوزشتەو مەراقی دڵی هەرهەمووتـان بێ.. دەی دەورم دەن شەو درەنگە).

هێدی هێدی ژنانو کچانی حەسرەت دیدەو لێو بەبار هێورو سارد دەبوونەوەو لێی دەچوونە پێشێ.. چەند هەڵقەیەك نەبێ کە هێشتا لە کەشکە ئەژنۆی خۆیان دەداو لەژێر لێوەوە بە نەغمەی حـوزنی تازیـەبارەوە جگەرسـۆزانە دەلەنگینـەوەو دەلالانـەوە، بـە نیازی پاکی ژنێکی فامیدەوە لێی پرسین:

(ئەرێ وەختێ لە دونیا بوون هیچ کەسێك گوێی لـە قـەهرو مـەراقی ئێوە دەگرت؟).

کردیان بە هەڵلا:

(نەوەڵلا).

(نە بە کەلامی خوا).

(چما دەوێراین قسە بکەین؟).

(چما تۆ پیاوان ناناسی؟).

مارلین بە پەلە لە غەڵبەغەڵبی خستن:

(دە من لێرەم تـا گوێ بگرم.. لە هەمووتـان).

(بۆ چیتە؟ تۆ بۆ خۆت بە ئێمەوە خەفەت خان دەکەی؟).

(پرسیاری ترم لێمەکەن.. تاوەکو بڕوام پێبکەن.. با من لە چیرۆکی ژیانی خۆمەوە دەست پێبکەم.. چونکە ئەمشەو من لە هەمووتان غەمگینترم.. من دەزانم وا نەبێ ترس و شەرمتان ناشکێ).

کچێك بەدەم لێوەلەرزەوە دەستی رادەوەشاندو دەیوت:

(سەد شەوی تر قسە بکەی.. من نهێنیی دڵی خۆم بۆ کەس ناڵێم).

هاواریان لێکرد بێدەنگ بێ و قسە بەو شەکرەژنە نەبڕێ.

مارلین زوو هەڵیدایە:

(تا من لێرەم کەس خۆی لەوی دیکە تووڕە نەکات.. دڵڕەنجانی زۆرتان دی لە دونیا.. ئیدی با بەس بێ زویربوون و دڵشکان).

(قسەکەت تەواو کە سەردەستەی خانمان).

(ئەمشەو من زۆر پەرێشانە حاڵم.. وای کە دڵم پڕە.. ناشوێرم لە ترسی ئێوە بۆ خۆم بگریم.. ئەمشەو "پیتەر"ی مێردم بەتەنیایە.. لە ماڵە خنجیلانەکەی خۆماندا بیر لە من دەکاتەوە.. هەر بە یادی من پێکێك شەراب دەخواتەوەو گوێ لەو مۆسیقایە دەگرێ کە هەردووکمان حەزمان لێدەکرد).

ژنێك بە تەوسەوە لێی پرسی:

(گوێ لە مۆسیقا دەگرێ؟).

(هەڵبەت).

(دونیای ئێوە سەیرو سەمەرەیە).

(پیتەر گوناهە.. من حەزم نەدەکرد وازوو جێی بێڵم.. تێرمان لێکدی نەخوارد.. ژیان چ کورتە بۆ خۆشەویستی.. چ سەفەرێکی بە پەلەی نیوان رەحمی دایکمان و ئەم گۆڕە بوو.. لە تاریکییەوە بۆ تاریکی).

(دیارە خۆشت دەویست؟).

(ئۆ هۆو.. باس ناکرێ).

(خۆشی دەویستی؟).

(لە من زیاتر ژنێکی تری نەدەبینی).

ژنێکی دیکە لێی هاتە پێشێ و پێی وت:

(بێشك منالّی جوانت لەو پیاوە هەبووە!).

(نەخێر).

(بۆچی.. سکوزات نەکردووە؟).

(نا.. منو پیتەری مێردم بڕیارمان دا کە تا دونیا ئاواهی پیسو بێفەڕ بێ.. سوێندمان خوارد کە منالّی تیا نەخەینەوە.. منالّ خستنەوە لەو شێتخانەیە شێتییە).

بە سەرسامیو زار داپچڕینەوە هەرهەموو ژنەکان لێکدی رامانو پاشان کردیان بە هەراو هۆرایەك نەبێتەوە:

(های.. ئەوە چییە.. یانی چی.. بۆ.. چما چی بووە.. قسەی بێمانا.. درۆ دەکا.. نەزۆکە.. خۆی یان مێردەکەی.. تووخوا کەی ئەوە قسەیە.. وس بن.. قیڕەتان بڕێ.. ئەی وەکو ئێمە.. هەریەکەو کۆشێك هەتیومان لەو دونیا پیسو بێڕەحمە بەجێهێشتووە!).

مارلین لەسەرخۆو هەر بە دەست ئیشارەتی دان کە ئیدی هێور ببنەوە.. تا دواجار تەواو خامۆش بوون، لەپڕ زرنگانەوەی دەنگی کچێك خامۆشیی شکاندو تکای لە مارلین کرد:

(دە زووکە چیرۆکی ئەو حەزەی خۆتو مێردەکەتمان بۆ بگێڕەوە).

مارلین پشتی دا بە کێلێکەوەو چاوی بە ناو هەمووان‌دا گێڕا.. ئاخێکی ساردی هەڵکێشاو وتی:

(ئاخر بە مەرجێك ئێوەش شەوانی دواتر لە عیشقی خۆتانم ئاگادار

کەن).

کردیانەوە بە ورتەورتو دەست بەیەکدادان:

(وای لـە خۆمـان نەگبـەتێ.. سـەر بـە هەشـێ.. هەناسـە سـاردێ.. خوشکم چیمان کردووە.. چیمان دیـوە تـا بـۆتی بگێڕینـەوە.. سـوێند بـە جوانیت لە هەناسەساردی پتر هیچمان نەدیوە..).

(خەمتان نەبێ.. من فێرتـان دەکەم چۆن لە دەردەدڵ بدوێن).

هەرهەموو لێیان پرسی:

(ئەرێ بە راست جوانێ.. ناوی تۆمان نەزانی).

(مارلینی خوشکتان.. خوشکی بچوك.. باش ئەزبەری کەن.. مارلین.. دەشـتوانن پـێم بڵـێن مریـەم.. کچـانو بێوەژنـە بـارزانییـەکان هـەر بـە "مێرەم" بانگیان دەکردم).

هەرهەموو وتیان:

(ئەڵلاە کە نـاوێکی پـیرۆزە.. خوشـکی گـەورەمانی مریـەم.. خوشـکی گەورەی.. گۆڕستـانت روونـاك کردەوە).

یـەکێك لـە سـەرەژنەکان، بـە دەنگێکـی زۆر نێـرەوە، دلێرانـە هاواری لێکردن:

(ئادەی ژنینە واز لە منەمنو سەردولکە بێننو وەرنە پێشـێ.. مریـەم قسەمان بۆ دەکا.. شەو ساردی کـرد.. دەوەرن بـا بچینە پـاڵ یەکـدی تـا گەرممان بێتەوە).

(مارلین)یش پتر کفنەکەی لە خۆیەوە وەرپێچاو.. وتی:

(دەی وەرن گوێم لێبگرن.. گـوێ لـەو عیشـقە گەرمـەی مـنو پیتـەر.. حەزێکی ئەوەندە گەرمە سەرماتـان بیر دەباتـەوە.. ئەوەن ئـاوەدان سـامی گۆڕستـان وەلا دەنێ.. حەزم نییە ئەمشەو هیچ ژنێك لە بەردەمما بگـری..

شەوانی دیکەمان زۆرە بۆ شین و شەپۆڕان.. بۆ گوێگرتن لە کۆست و خەمان.. دەی لێم نزیک وەکەون.. هێدی هێدی گوێ بگرن).

ژنان و کچانی حەسرەتکێش و خۆشی نەدیدە بە چەندین هەڵقەو بازنەی سپی پۆشان دەستیان نایە ژێر چەنەی خەفەت و بوون بە شوورەی دەوری مارلین.. ئەویش وەك چڵە نێرگزێکی چاوتەڕ کە کەوتبێتە ناوەڕاستی چەندین رەشەڕێحانەی ئاو لێبڕاو و مل بەلارەوە.. نەرمە نەرمە زاری پشکووت.. ورد و جوان.. شیرین شیرین.. کەوتە گێڕانەوەی چیرۆکی نەبڕاوەی رۆژانی عیشق و.. شەوانی ئەڤین.

پاییزی

(1996)